

CAHA DAD

ССКП ЧУРАЛЧЫ ОРОЙУОННААҔЫ КОМИТЕТЫН УОННА ҮЛЭХИТТӨ
ДЕПУТАТТАРЫН ОРОЙУОННААҔЫ СОВЕГЫН ОРГАНА

Орган Чиряпчинского районного комитета КПСС и районного Совета депутатов
трудящихся Якутской АССР

No 77 (3877)

1970 снл. Бэс ыйын 30 күнэ
ОЛТУОРУННЬУК

Тахсат
Сыар

H...

портж]

Совхоз Кытаанахтаабы отделениетын ра
инженернэй-техническэй үлэһиттэрин уонна
общественнай сүөһүгэ дэлэгэй, сүмэһиннэ
бэлэмнээһинигэ оройуон колхозтарын бары колх
совхоз рабочайдарыгар, инженернэй-техни
үлэһиттэригэр уонна специалистарыгар ыгыр

[illegible]

1. Оттоонхун бийэлгн сезонугар тэрээнин үлээн туусарга, бэр бары техниканы үчүгэй хаачахтыг баахадхыг өрөмүсүнээн общественный суолуга дөрөххөй абылгыг баахадхыг үзэтигэр өг лийн I күнүттэн турарга.

2. Аспиит снлаазаар 290 тоннаан албах
оту бэлэмизэн, байнал 4400 тонна оту оттуур-
га, 200 топпа гиндэйн бэлэмниирга. От уэтг-
гэр 120 кишини туруорарга, хас биридин отчук-
ка 37-эйг төйна оту бэлэмниирга. Олнут 85
барабынаны багтасы сортаах буолуутун сити-
һисхинт. Оттообун уэттин баладан ийлин 10
күнүгэр түрүктүүхтүт. Од миниттөн биш тө-
лөрү механизациялаах, биш төлөрүтү суох ме-
ханнизациялаах ашеналары, колл 4, пилл 4 ав-

Отделение управляющего А. М.
Партбюро секретарь Н. П.
Олохтоох Совет исполкомун пр.
Е. БАР
Местном председателем М. К.

Отделение управляющей А. МАКАРОВ.
Партбюро секретаря Н. ПОТАПОВ.
Олхотских Совет исполкомун председател
Е. БАРАШКОВА.
Местном председател И. НЕСТЕРОВ.

ССКП райкомун
бюро тугар

ССКП райкомун бюрот
1970 сылга общественная
сүөһүгэ дэлэгэй, сүмэллэ-
палаталары, ы.б. бэлэмнэһиниг,
иэ Субуруускай аатынан
совхоз Кытаанахтаагы от-
делениетын рабочайдара,
инженернэй -технический
үлэһиттэрэ уонна специа-

листара таһнаарбыт ыһы-
рыыларын көрдө уонна би.
һирэстэ.

Партия райкомун бюротун
колхозтар бырабыдыанна-
ларын, сөжхоз атын от-
делшелдарын салаяталарын,
парткомнары, партиянай
түрлөтөлөрү, пөһилдиктер
Советтарын исполкомнарын
кытаанахтар ыңгырыпаларын
кыягынык дүүдүлөйүн

бүтээллэригэр уонна биэр-
дик отчуоттарынан, апиолары-
нан, биргэздээхэринин платя-
летка бүтээн сылын от-
тохуонугар үрдэтэлибит
обһэстаксистибын ылынна-
рынын тэрийэллэригэр, ки-
никэр икки ардыларыгар
социалистическайдыа куо-
талааһынны киэҥник олох-
тохуну ситиһэллэригэр
сүрүдэхтэ.

ДАГЕСТАНСКАЯ АССР. Хасавюртовский район Ленин атынан колхоза таш хайыштыбатын бары бордодуукталарын коругун огорон тааарыны бизс сыллаах быланнун белдербун инниниз толордо. Бизс сыллаах быланнун тааарын государствос 800 тонна бурдук, 1000 тонна подсолнечник семиз, 360 тонна уут, 600 тынчыла сыныкт атымданг.

Формаларга бодог ынах сүзүх ахсааны тыгызмачанан элпінэ, үүт ыана ижи төгүл улаатта.

Сниножиз: нелхоз формаларыттан биридэстэригэр.

Р. Дик фотота. ССТА фотехрониката.

Орто оскулаттан тыа сири-
гэр, онтон үрдүк үөрэх банын
аһарга, төрөөбүт дойдуга үчүгэй
специалист буолан төннөрбө! —
депутаттар бийиги ыччаппыт.

СНИМОНКА: Зрилик Зристини аатынан колхоз Таппалах таабы ферматыгар үлэлзэбит номсонецтар—Иван Карпов, Мария Далбаева, Тамара Тарабукина, Пелика Корякина уонна Валера Зверстова (хагастан).

Аллаара: юбилейнай ыһыах тү-
һүлгэтигэр.

П. СЕДАЛИЩЕВ фотодора



линия — линия
близиналар.

Кинилэр сайынгы 4 мй
үрүг илгээн дөбөннөнгө саа-
май бэлээрдылаах хэм буола-
рынан ферма урагын ортоту-
нан хас биирдин ынахтан
бөм, от, татырдыах, биларан

ОБОННЬОР БИГЕТ

БОЛТОНО. (Биһиги общественнай корреспонденкыт Николай Бушуев телефонуна биллэрэр). Алта уон биһир саастаах пенсионер Николай Дмитриевич Местников ороннолор сылын зайы отделенигера аҕ ырылин охсрон кичэллөр үтүө үгэстээх.

Кани бийл 150 кырдабы-
ды, 90 атырдагы бэс айаг
25 күнүгэр днэри онорон тут-
тарарга сорулганмыта. Ону
д хонук урутаан биригээдэ
салалтатыгар туттарда. Н. Д.
Местникон оттоонун бийлагы
сезонугар мосй оттуур былаан-
наах.

Советской музыканнар
кыайыылара

МОСКВА. ССТА. Үе нэдиэлэ усташа ынтыллыбыт П. И. Чайковский аатынан аан дойдутаары тордус конкурс түмүктөннө. Аан дойду 35 дойдуттан 250 элэр музыканнар бу бөдөн музыкальнай курахтааһыга кыттыыны ылаллар. П. И. Чайковский аатын сүтэр конкурс советскай тлөрөр искусствона бөдөн кыайыыны адалла. Элэр музыканнар—пианистар, скрипачтар, виолончелистар, ырыаһыттар бөлүлөрүн убайдарын, эдьийлэрин албан

Бастагы биринчилери
уонна иккын комүс медалла-
ры ыдалылар:

ПИАНИСТАРГА — Владимир
 Крайнев (ССРС) уонна Джон
 Дилл (Великобритания), СКРИ-
 ПАЧТАРГА — Гидон Кремер
 (ССРС), ВИОЛОНЧЕЛИСТАР-
 ГА — Давид Герингас (ССРС),
 ВОКАЛИСТАРГА — Елена О-
 разцева, Тамара Сивякина,
 Евгений Нестеренко * уонна
 Николай Огренйч (бары
 ССРС-тан).



Myanmar—

уонна
общественнай
олоххо



Орто осуулагдтан тээвэр сиригэр, онтон үрдүн үерэх замын аларга, төрөөбүт дөйдүгү үчүгэй специалист буолан төннөргө! — дэвидтээх биниги ыччаллыт.

СНИМОНКА: Эрилин Эристин аатынан колхоз Таппалдахтаагы ферматыгар үлэлээбит крессомолдулар — Иван Карпов, Марин Далбаева, Тамара Тарабукина, Палина Корякина уонна Валера Зверостова (халыма).

Аллара: юбилейнай ыһыах тү-
һүлгэтигэр.

П. СЕДАЛИЩЕВ фотолэра

Юбилейная ыһыахтар

Бараалышымыздын киргиз-
тилдибиз ышмактыр түбүлдө
Эрлик Эрктин атынан кол-
хоз бары биргелектештөн
болжолдооттор, өрбүөн киниг-
тин уюна атын хайлаштыба-
ларган үгүс ахаланнаах ыла-
лалаттар тогурустулар. Кинилэр
өрбүөн, ош аалам республика
бу бир бастын колхозун В. И.
Ленин төрөөбүз 100 ыла туо-
зуутугар аналлаах юбилейдаах
ылыбар кыттынаа ылаары бос
ылыш 24 күнүтөр мүбүнулар.
Норуот үгүс ахаланнаах араас
идеолоттор, талаалнаахтара —
ырыалеттар ылаан дөмөрөтө-
ри, үгүсүбүттар үгүсүдөан та-
лорон, куе ылылайар, ат бөрө-
лөр түбүлдө тахсан холөвөн
бөрөрү бүгүн машина айан арбай-
лорон, ыраарын даганы захсы-
бакка кэлбүттор. Айыла бойго
даганы сөрүбүн аналбайт курдук
маанылаах күнүн туран бирдө.
Күөх чөчириниз салаалы ан-
наалдыбыз ылаах түбүлгөти-
төр колхозунай үлө ветерана
алаалнаах ырыалет Нико-
лай Николаевич Протасов икки
оттутан сахалык националь-
най тагастаах кыргыттар арыал-
лаадынаарынан чөрөөн түтүүр-
даах киниз сага сыгаран, тил
этин, тойук туоан юбилейдаах
ылд ылыадын апар. Ол кин-
иниттөн үгүсүбүттор болөхтөрө
түбүт дьон йиһирбайлорон
аала үгүсүдөан хотолдунан
аабаллар.

Шыяах уорүүзүк жинтенин колхоз парткомун секретара таб. Дмитриев П. С. кыргыз кириин тылынан айар. Ол кенинттаа диниизаттарга тыны колхоз-тактар Бүтүн Союзтараы үнүс сьелтэрин делегатыгар, колхоз бйарабдыманьятин председате-лигар Р. А. Филипповка биэрэр. Таб. Филиппов Р. А. бары кол-хоздуктарын, малдыктарын ха-йлайыттыб сүүн салаа үлэ-дэргэ сипишиларын кытта били-шинирэр. Эгүрдэ тылы ССКП райкомун бюротун, райсовет ис-полкомун ааттарыттан партия райкомун багатын секретара тай. Анетиков Н. П., ЫБСЛКС XVI съездин делегаты, Уорда мичи-коисомольскай ферматин етаршый Ирина Софронова

Ийнхх үгэний биймгэнтан
бары голхотлоохтарь, шидэст-
тарь чэвиринэ снэмнүү айн-
лак туулуулэгтэр ыгыран те-
дүүснүү олоддолор уонна
салаах этэнн, арылаах кы-
мыһаан күндүүлүүлэр. Ол
кэминтэн Чуралчытаагы нар-
хтай театр аргытарын уонна
голхот үү-үрэн самодетельне-
һын бастыг тодороччуларын
күүбүсөн концерт бэрилдэбитэ

БИИР ҮТҮӨ КҮН...

(blhbx myhуacтипитэн репортаж)

Хүстүүбүт дээн улахан бидэр-
биллэрин ахла, Маныха дара-
тан кийнэ 7 чаастан сельский-
дээн Култура дээнгээр Чу-
рагчы народнай театрын артис-
тара бэйлээр бэлэмнэн туруор-
буу Н. Перетров «Тинэйбүт»
дээн комедиятан хондорбүтэ-
рин ахтан аһаар алаа.

Алаас нингэр — өмчүлүбүт
стадион сымар үрдүктөн ыгыска
уурбүт курдук өстөр... Ол нинг-
гөр нини-атай оошнуууун араас
көрүнгүзөр ыгыттыла турар. Дик-
тор сангатын алаас хайа да өт-
түгөр өбөтөр үаһа ойуур сара-
тыгар сөрүүкүү да өлөрөөчү-
лар чуолнайдык негэлээр.

—Истин, 100 метрге уолат-
тар сүүрүүдларин түмүтүн би-
рабнт,—дир диктор сөң куола-
һа,—бастаны министин Одыу-
луун представителэ Петров 12,5
сөхүүдүнүн кэлэн ыла. Икин-
һа—Оконешников (Мугудай
үсүбү—Корякин (оройуөн кин-
и).

Ити күрдүк спорт баштрэн бiшiр кoртyгyн - тyмyктapа бapыл- лapн ичкилap. Ол кyрдyк yлaт- тap cтaфeтaлapигap интepнaт- oкyлaл кoмaндaтa—бaстaкы, Чyрaлчa oртo oкyлaтa—нy- кyс, Хaйaхeмт бapигaдy тип cпopтceмeннapа yгyе мiн cтaдa тигиcкiлap. Убуну ойyгa 5 м. 32 cм тyфaн Никoлaй Ми- тин (Хaйaхeмт) кылaйдa. yт- тoхтyрyгyн ойyгa 12 м. 5 cм eкeм Рoмaн Илмигин бaстaтa.

Үгүстөр хамсагайдийн тус-
тууну ордуу сэргээн кордүлэр.
Манш 60 ит дээрн мйаахын
нахтарга кигүл тустууга СССР
спордун маастара Слава Ро-
манов (оройуон киинэ) утар-
сааччыларын бариларын ила-
һын холкутун чемпионнаата. 72
килограммнахтарга дөөрлэлэргэ
Яковлев (интернат-скулал)
кыйимчыларын буюула. Он-
уон түнтэн уёһилэргэ бийиги
бары бары илэр бодогнут, ко-
игүл тустууга спорт маастара,
Советскай Армия кэккэтиттэн
бизилэл дөмбөлүкүлэжэ
Афанасий Матвеев араллаах
сыйлына сүһэтэ.

...Киев 9 чигээ. — Колхоз шир-
дронд... Манга оройуон үс-
кэлхэстэрийтэр — Ленин, Ка-
дшин, Эрихс, Эрстенин аатта-
рынан колхозтартан 16 сүүрүк
күрэхтэстэ. Аатта тогүлдээн ат-
тар сүүрбүтэрийтээн биебигэр
баеааһынар, акинтыгар акинс би-
ринстээх минстэни ылаһынар
одоохтохтор бу корунга ыаада-
нык дэһин сабырыдылар.

Юбилейная выставка Эрилин

[illegible]

С. АЛЕНСЕЕВ



**КЫРАНЫЫССА
ТАҢЫТТАН СОУННАР**

Арабскай дойдулар бииргэ сомоѳолоһон
охсуһууларын иһин

Триполига Ливия территория-
тыттан өмүк байланышай базала-
рын көнөрүү бүтүүтүнэй сибас-
тази мушустубут көккө араб-
скай дейдулар байлыкатаралы
уонна предствителдерин соци-
таескай канститиушлара түмүс-
түмүс.

Кэсэгтийн кыттылаахтара
7 арабский дийдулар Иранъ
материалистический агрессити
уттары "хөлбон охсунуу бэлд-
лийн билигэтидэ.

Х Х Х
Дуук байнганнай баялгарын
Линия төрриторизагыттан коно-
руу бүтүүтүнэн сийбастаан Три-
полита маассабай минтин буолла.
Ити минтинигэ тал этеритар Ли-
нии революционнай Советын
председателя К.Д.Д.Ф.И арабский
действларта Мараань агрессиятын
утары бары —кыахтары түмэр-
минтин.

Холбохунтаах Арабский Республика президент НАСЕР байа

тин этинитгэр АХШ Ближний Востоктаа дытгар позитивтаах уугтаах критикага тарта. Билигсин байдлаан олоор арабтар территорияларьттан Израиль барты сариньтэрин хайлаан да тааьарарьин молььуда. Насер Ближний Востоктаагы ийрээгитгэ Советский Союз тутуьнар планциятай уонна ХАР обороналарьин дьоруун бьорьөгьтүүгэ кини кьмььүгү үлэүтүк сыналалата.

CGTA

ТРИПОЛИГА БЫТЫЛЛЫБЫТ КӨРСҮҮҮ

Ливия территорияттан Америкын салгыннаа-
бы-байыаннай базаларын көһөрүүнэн сибээстээн
Ливияга ытталыбыт арабтар бүтүүн быраа-
һынньыктара арабскай государтвоолор салайаач-
чыларыгар Ливия столицатыгар мунһустан
Израиль агрессиятын уонна нини кэннигэр сө-
рүөстэр АХШ империалистическай эргимтэлэрин
утары уталытыллыбат дьаһаллары дьүүлчэл-
лэригэр тобастоох кэни тасхойдо. Триполитаа-
бы көрүһүү ХАР, Алжир, Иордания, Ирак, Ли-
вия, Сирия уонна Судан баһылыктарын сүбэ
муннаһар кубулуйда.


«Бу мунхаа арабский Востокка байыаннай иирсэн хара былыта сабардаабыг хэмигэр буула. Ливаны, Иорданияны, Сирийны, ХАР-ы утары Израиль сэбилэниилээх провокацията тохтообот. Советский Союз нэмтүнэн ХАР салгынтан хөмүскэнэр өбөрөнатын бөөдөгтүү түмүгэр Израиль авиацията Каир аттыгар уонна дайду ыраах өрйөуннарыгар саба түһүүтүн ууратарга нүһалиннэ. Тель-Авив ити саба түһүүлэринэн ХАР нээилиэниэһин өйүн-санаатын садаабылырга, киинини правительствоны утары турусарга уонна президент Насеры сууллаарга нүһанар.

Билигин Сузцкй нанап зонатыг нмырнтаах хардарыта ыталаһылар буалаллар, Израиль салгынаабы-байыаннай нүүстэрэ Египет поэциятын тохтоло суох бомбаныллар. Ити саба

С. ДОСЕВ. ССТА.

Книги бийиккөз очерктер быһагытынан бил-
лэн эрерин тигэ кэпсээнн, тоһоону суруйууга
эмэс бэрэс киниргэстэ. Ол кутурук «Кыым» ха-

Мантан аллага кини сага хоёонхоруттан
бузхонхоробит.



Ити курдук үөрүүлөөх бичылыгы-майгыга оройуон бшр кырдыага сүүрүгэ Иван Егорсвич Захаров бөчүттөгү сыйнаадыгыга атаарымдына п. попов.

РАЙПРОМКОМПЕНАТ АДМИНИСТРАЦИЯТА

СНИМОНКА: Карельской АССР
Петрозаводской области музыкаль-
ной театры уйкуугз солистара
СФСР утуулззх артистара Сне-
ллана Губина уонна Карельской
ССР утуулззх артиһа Юрий
Идров «ЖИЗЕЛЬ» балана.
Л. ПОРТЕР фотога.
ССА поттиһиһиһа.